

# ATESTACION DE DESPLAÇAMENT DEROGATÒRI

## ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En aplicacion dau decret n°2020-1310 dau 29 d'octòbre de 2020 que comanda lei mesuras generalas necessàrias per tenir targa à l'epidemia de Covid-19 dins l'encastre de l'estat d'urgéncia sanitària

*En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire*

leu que signi, *Je soussigné(e),*

Na/En : *Mme/M.* :

Nascut (-uda) lo : *Né(e) le :*

*a : à :*

Que rèsti : *Demeurant :*

acèrte que mon desplaçament se fa per l'estigança que vaquí (oscar lo carrat), autorisada per lo decret dau 29-10-2020 que comanda lei mesuras generalas necessàrias per tenir targa à l'epidemia de Covid-19 dins l'encastre de l'estat d'urgéncia sanitària <sup>1</sup> :

*certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire<sup>2</sup> :*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Desplaçament entre lo domicili e lo luòc de trabalh, ò un establiment d'ensenhament ò de formacion, desplaçament professionau que se pòu pas remandar <sup>3</sup> , desplaçament per un concors ò un examen.  | <i>Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés<sup>4</sup>, déplacements pour un concours ou un examen.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Desplaçament per anar crompar de fornaduras necitas per lo trabalh ò faire de crompas de promiera necessitat <sup>5</sup> dins d'establiments que seis activitats son encara autorisadas, lo retirament de comandas e lei liuraments à l'ostau.  | <i>Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité<sup>6</sup> dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Consultas, examens e suenhs que se pòdon pas faire à distància, e mai crompa de remedi.  | <i>Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l'achat de médicaments.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Desplaçament per rason familhala quichanta, per anar ajudar una persona vulnerabla ò precària, ò per la garda deis enfants.  | <i>Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Desplaçament de lei personas en situacion de handicap e sei accompanhant.  | <i>Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Desplaçament brèu, per pas mai d'una ora cade jorn e dins un raion d'un quilomètre à l'entorn dau domicili per lo mai, pèr faire d'espòrt solet, sensa comptar la practica esportiva colectiva e sensa s'aprochar d'autrei personas ; per passejar emé degun mai que lei personas recampadas dins un meme domicili, ò per lei besonhs dei bèstias d'ostau. | <i>Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.</i> |
| <input type="checkbox"/> Convocacion judiciària ò administrativa e per anar dins un servici public.   | <i>Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Participacion à-n una mission d'interès generau à la requèsta de l'autoritat administrativa.   | <i>Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Desplaçament per anar quèrre leis enfants à l'escòla e per seis activitats fòra l'escòla.  | <i>Déplacement pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires</i>   |

Fach a : *Fait à :*

Lo : *Le :* *a : à :*  
(Mencionatz ben la data e l'ora de la debuta de la sortida) *(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)*

*Signature :* Signature :

<sup>1</sup> Lei personas que vòlon profichar d'una d'aqueleis exepcions devon prendre se fa besonh, quora bolegon fòra lo domicili, un document que justifica qu'aqueu desplaçament fa ben partida deis exepcions.

<sup>2</sup> Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

<sup>3</sup> Per lei trabalhadors que son pas salariats, quora pòdon pas aver un justificatiu de desplaçament fach per l'emplegaire.

<sup>4</sup> A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur.

<sup>5</sup> E mai quora es d'à gratis (distribucion de mangilha...) ; desplaçament per anar recobrar de prestacions socialas ò tirar d'argènt comprés.

<sup>6</sup> Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.